


Сызыкта
2 ядрчы

Информационная и интуиция эриц


Дакилаагтар сүүнүүдөртний хэсэгтэйгээ тус өгүүлэл: тт. Осинов Н. К.—депутат, Эрхийн Эрхтэнгээтний ахуйн сөхөө Чакерыады өргөдөгтэйгээ тухайлалдаа, Перминов В. М.—Сүбүрүтэйгээ ахуйн сөхөөтэйгээ тухайлалдаа, Григорьев Е. Н.—депутат, Эрхийн Эрхтэнгээтний ахуйн сөхөөтэйгээ тухайлалдаа.

Райсовет ырыскалукун чылаантан депутат Арнакан А. А. талалымына. Народный депутаттар ордунналарын Советтарын ырыскалукун чылаантан 12 №-дох билимдардыр уктурунтан депутат Василий Егор Егорович талалымына. Итинин сибөөстөз атын ордунналарын Совет промышленноскка, тутууга, транспорту уюнга сибөөскө бастаилалык чыгыскалукун председателин ордунналарын боскалукун.

Маманларнинг депутатлар кенгашидаги Советларини III сессияга ўқитиш бўлида.



Е. НИКОЛОВА,
ПОДРЕДНИК



СНИМОККА: Саратовский уобласт мелиоратордара
губдалары сүнгүүдөр.

Светлана Перминова
салайр бу дэку
маллантыва окус пети-
летка түмүктүр сымал
идис айыгыр тас баш-
дыр фурашай мнэтте
1203 ил үртү илгени
мн борттохой сөткөн.
хуна Майна кутала-
ныч ичинки күнүтүр
Романа Сизина, Ека-
терина Аммосова, Ма-
рина Васильева ала-
дыр.

ОСРС схематическо-фототип туйгуна, киноисханынан 26 сиз негизге суут улаахобит Егор Васильевич Хертинов салайар Ходаардаары киноуставынан тым коллоритнаа 65

дана кулун тутар 1-нү
нүдэр онго психология
таады былаанын талар
бутун тукунам рапор
дааныта: 15450 соот
онкутур 15088 соот, үб
маларбета.

Р. СОФРОНОВА.

[illegible]

Сайынны спортивной сезон сабыллытыгар аналлаах



„Сага олох“ бириингэр күһүнгү кросс уонна эстафета

КРОСС

XXII Олимпийский оонньуулар ыһыллыбыт сымаларыгар, быһык, балабан ыйын 20—21 күннэргэр оройуон 5 адыс ылаастаах, 10 орто оскуола, доромтотун барыта 235 үөрэнээччи-спортсмен үтүө үтүһэ салгыары—оройуоннаагы «Сага олох» хаһыат бириингэр күһүнгү кросс уонна эстафетаны кыттаары түмүктүүдүр. Союзомон уонна Армылаах адыс ылаастаах оскуолаага биллэ-бүт бирииниһинэн, бу күрөхтөһүнэ кыттымын ылаастаар.

Хаһыат бирииниһин иһин кросс уонна эстафета былаанга урут бастабыт оскуолаагар хамаандаларын предствителлэрэ көтөрөллөр. Ол кинниттэн, калдык ыһыллыларын курдук, адыс ылаастаах оскуолаагар кростарга биллэ-риилэр. Кыргыттар 500 метрге сүүрүүлэрин баста-мк бөлүгөр Болтоноттон Шура Егоров утарыла-

һаастаах оскуолаагар кростарга биллэ-риилэр. Кыргыттар 500 метрге сүүрүүлэрин баста-мк бөлүгөр Болтоноттон Шура Егоров утарыла-

Уолаттар 1000 метрге күүрөхтөһүнэлэр саралаанар. Онуоха бастама бөлөххө Хадаартан Коля Лукин дистанциятын 3 мүн. 31,8 сек. түмүктөөн бастаан кэлэ. Калдык бөлөхтөргө Кеша Кузман (Болтонго), Федя Дьячковский (Оддулуун), Володя Захаров, Тима Назаров (иккиэн болтонголор) кыаһылаа-дынан тахсаалар.

Түмүккэ дистанциятын 1 мүн. 44,2 сек. түмүк-мүктөбүт Шура Егоров кыаһылаадынан буолар, иккиһе киниттэн 1,8 сек. хаалыт Шура Жиркова (иккиэн болтонголор), үһүсү Чуралчы адыс ы-

лаастаах оскуолаагар кростарга биллэ-риилэр. Кыргыттар 500 метрге сүүрүүлэрин баста-мк бөлүгөр Болтоноттон Шура Егоров утарыла-

Итинтөн салгым орто оскуолаагар кростарга кытты-лар. 500 метрге кыраа-гыттарга Дуня Захарова (Чуралчы) 1 мүн. 40 сек. калдык бастама. Оттон кы-раа уолаттарга 1000 метрге Валера Сергеев (Дирин) 3 мүн. 22,5 сек. көрдөрөп эрэллээхтик ыһаастаах үр-дүн кэрдиһигэр тахсар. Улахан кыргыттар 1000 метрдэх дистанцияда сүүрүүлэрингэр Римма Фе-дорова (Хатыны) 3 мүн. 45,5 сек. калдык тэһиздиги булбат. Кини киниттөн бириинтэх ыһаастаах Ма-рия Капмоя, Лариса Фе-дорова (иккиэн чуралчы-лар) тахсаалар. Уолаттар 2000 метрдэх дистанция-ларыгар Мугудай орто оскуолатын IX кылааһын үөрэнээччигэ Михаил Пер-ляков 6 мүн. 34 сек. калдык эрэллээхтик бастаата. А. Баранов киниттэн 17 сек. хаалып иккис буолла.

Кросс орто оскуолаа-гар мугудайдар бастааты-лар, кыраахтар иккис, чуралчылар үһүс буоллу-лар.

ЭСТАФЕТА

Манна бастама саамай уһун дистанцияда хаһыат аналлаах бириинэ оон-ньоһо. Адыс ылаастаах оскуолаагар, урут биллэ-риилэрин курдук, 10 эстабынан 3300 метрдэх, оттон орто оскуолаагар 12

эстабынан 5500 метрдэх дистанцияларга күрөхтө-тилэр.

Бастаанан адыс ылаастаах оскуолаагар ха-маандалар сүүрүүлэ-рин. Манна чуралчылар кы-ттымын ылаастаахтары ит-дэс быһымтынан сыла-нылаахха ыһаа. Старт бөл-дүрүлэрин кытта баста-мк бөлүгөр Оддулуун адыс ылаастаах оскуолатын үөрэнээччигэ Андрей Ар-жанов уһулукчу түбөр уонна тэһиз атынан ку-булуупакка утарылаһаач-чыларын ыраадынан хаа-лартаан эстафета палоч-каны урут туттарар. Ити курдук эстафета-эста сол-буйсал итэ. Калдык бол-тонголор чугаскаан көрө-көрө бастама дистанцияда атыттылар улахан бу-дун сиппэттэр. Ошон дис-танцияларын 10 мүн. 30,1 сек. түмүктөөн оддулуун-нар кыаһаалар. Кинилэр-төн 1,3 сек. хаалыт бол-тонголор иккис, хадаардар үһүс буолаллар.

Орто оскуолаагар эстафе-таларыгар барыта 11 ха-маанда (Чуралчыттан ик-ки) стартаата. Манна Му-гудай орто оскуолатын предствителэ Михаил Пермяков кини даһаан атыттах онорбокко ыра-дынан хадаартаан калдык. Ошон хамаандатыгар кы-аһыны хаатчыда Итин-тин нла эстафетаны агар-дастын кинилэр баһылаах-кыһуулар сыматтылар. Ин-тернат-оскуола уонна Ди-рин орто оскуолаага ха-маандаларга эстафетаны хадаарыта иһин-калин тү-сүһүн улаханник хатыс-тылар. Кинилэргэ атын оскуолаагар хамаандаларга сыстан да көрбөтүлөр.

Ошон дистанцияларын 17 мүн. 5,3 сек. түмүктөөн мугудайдар эрэллээхтик

кыаһаалар, оттон дирин-нар 12, 7 сек. хаалып ик-кис, интернат-оскуолаагар бастабыт хамаандаттан 23,4 сек. атыттылаах үһүс буолулар.

ХАХ

Эстафетада бастабыт Мугудай орто уонна Оддулуун адыс ылаастаах оскуолаага хамаандалар «Сага олох» хаһыат ре-дакциятын көбөрүдүлэ сым-диар кубоктарынан, гра-моталарынан наараада-ланылар, иккис, үһүс буолбут хамаандаларга ту-лааһаах грамоталар тут-тарыллылар. Хаһыат аналлаах бириинтэрин эстафета бастама эстафа-бастабыт Оддулуун адыс ылаастаах оскуолатын Андрей Аржанов, Мугудай орто оскуолатын спортсмена Михаил Пермяков илар чыһэсэ тигисти-лэр.

Оттон кросс кыаһы-лаах хамаандалар үөрөх оройуоннаагы салаатын, ИВСКЛС райкомун көһө-рүдүлэ сымдиар кубоктары-нан, дистанцияларынан бириинтэ бастабыттар Бочуотунай грамоталары-нан, аналлаах бириинтэри-кэи боллөтөннөр.

Быһылгы күрөхтөһүн ыһыллыбытын боллөтө-хх ыһаа. Итэһэс быһы-мынан хамаандалар ана-лаах спортивной формата

суох кыттымын ыһыллы-ра, сөрөх оскуолаагар на-раада, старт бириинтэ-гэр хойутаан иһириндэрэ буолар. Иккиһинэн, бы-һылгы урукку рекорд тут-сарылаабыттарынан а-дыһааххэ сөн. Эстафетада эстабынан быһылгы дистанция-ны 1908 сыллаахха Чурал-чы 1 №-дөх адыс ылаас-таах оскуолатын хамаан-даты 9 мүн. 22 сек. түмүк-төбүтэ, Кросс 1000 метри Г. Яковлев 3 мүн. 01,7 сек., 500 метри Б. Попова 1 мүн. 32 сек., 1500 метри Д. Пав-лов 4 мүн. 59,2 сек. (үһүс 1 №-дөх адыс ылаастаах оскуолаага) калдыттар.

Ошон иһиниһин бу итэ-дэстэриһин учуоттуурбүт, рекорддар түһүүларыгар утумнаах үлэни мытарбыт, суоха үөрэнээччи-спортсменнары эрийинтэ оскуолаагар филарматара сү-рүн боллөтөлөрүн уураа-лара ыһаа.

С. АЛЕНСЕЕВ.
хаһыат аналл. көрө.

СИМОНТАРГА: ула-эстафетада бастама сымай уһун дистанцияларга ха-һыат аналлаах бирииниһин ыһылгы Мугудай орто оскуолатын IX кылааһын үөрэнээччигэ Михаил Пермяков уонна Оддулуун адыс ылаастаах оскуола-тын үөрэнээччигэ Андрей Аржанов. Хаһыат—кросс сүтүү биһир түһүтэ.

Комментатор,
колонкалар

НОРУОТТАР КУОЛАСТАРА

1980 сыл аан дой-дутаагы биллэр-көстөр гоьбителарын ортолоругар Эйэ Аан дойдутаагы Со-ветимин көбүрүдүһүнэн Болгария столицатыгар Софияда ыһыллыбыт Норуоттар Эйэ иһин аан дойдутаагы парламеннара дьэһуунаах мнөстөнэ ыһаа. Аан дойдутаагы парламонент иһин тыһылаах норинэ делегаттары—130 дойду уонна бары конти-ненттарга 60 аан дойду-таагы тэрияттар ыһыллыт дьэһонор—иһин аһаах ты-раан турур проблемаларын—норуоттар сыһааны му-журданыт анааларын—эйэни аан дойду реакцион-най күөстөрүн күүһүрөп нөр мтааһынарааһтан хайдах көмүскөххэ сөбүн дьүһүлээри муһунулар. Аан дойдутаагы парла-

мент Эйэ иһин, сөбүлөннө-нүн үлүһүһүнү уонна ба-быллыһаах пугталы утары, национальнай тутулууга суох буолуу, норуоттар сыйдыһаларын уонна иһин бырааһтарына иһин олох-луу ыһаабыһаа бончу-руостарын дьүһүлээри. Дьэһууһаах кинилэр сөбү-лөннөһүн иһиниһин үлү-һүһүнү хайдах тохтотор уонна аан дойду сага сө-рунэ суоһааһын хай-дах туоратар туһунан бончуруос турур.

Норуоттар ыһыллыт дьэһонор импералистиче-ский эргиталар аан дойдуу «Уота суох сарын» бириинтэри эргиталар-рарэ сорунууларыттан со-куоннайдык дьэһууһаах-ты тотору ойдоһор. Ити эргиталар онуоха сору-нуулары АХШ админис-

трациятынан бончоттанан тахсыбыт директива-39 ыла-хачын көрдөрөр. Оһно «хаалыахтаным» ядернай сорунин ыһаа сөһтөһө официалнайдык биллэ-риллэр. Ол буоллаарына дьэһонор аан дойду термө-адернай түһүһүтүннэр аһын аһар. Ядернай ит-тинлээх сага америка-ский ракеталары ардаа Европада тарбатан туруу-руу туһунан Халбоһу-таах Штаттар мтааһына-рынан НАТО мамыныт быһаарыһааһын, ону то-һэ америкаскай импе-риализм уонна кини сох-тохтатар Иддйискай океан, Карибскай муора, Персид-скай хоһо, Средиземнай муора оройуоннарыгар, Латинскай Америкада ба-һолэрин сөбүлөннөһүлээх күөстөрүн хайта туруу-

ларын норуоттар, эмнэ ити курдук, дьэһууһуһун кө-рөдөр.

Софияда түһүһүт Эйэ-дутаагы күөстөр улахан суолтаны советскай аһа-лаах көбүрүдүһүннэргэ, Со-веттар дойдулары ССНН XXIV уонна XXV съезди-риһин мтааһыһаа Эйэ программатын быһаар-рыллар тэс политическай курсугар, социалистиче-ский биһиргэ дорордоруу ба-ры дойдуларын этиһэлэ-рэр биһирдэр. Чуолан, иһин сөһтөрүнн Совет-скай Союз Европада орто тыһылаах ракетнай-ядер-най сарын сөһин туһунан иһиниһин күүһүнэ баала-нар америкаскай ядернай ередстволар тустарынан бончуруоду кытары биһир-көһтэ уонна иһаа сөһө-стөн көһөтүннэр сага-

дымы көрөр сага көрү-лөһүнэ ыһаа. Ол Европа-да быһыллыһаа утарыта түрүү тыһылаах кыта-тымы дьэһууһаа торутту үөһөтөһө итэ.

Эйэ дьэһууһаа общес-твенность сорунуулаах итэһинэ холбоһуктаах дьэ-луура аан дойдутаагы сай-дым проблемалары «ку-тааһын баалаһааһыгар» буолбакка, бары госулар-стволарга куттал суох буо-лууттар уонна кинилэр итэһиһэллэр, тэһ би-рааһыһаа биһиргэ үлэһэ. Иһиннэр олохуран бы-һаарын модун күөстөһө факторынан буолар. Бол-гария столицатыгар ыһы-рыһаабыт Норуоттар Эйэ иһин аан дойдутаагы пар-ламеннара ити сымаларга сүлүүһааһы аналлаах.

М. ЯКОВЛЕВ,
СССР ыһааһааһыта.

ТИНЭХ СОНУНАР

НЬЮ-ЙОРК. Райтсвилл куоракка (Джоржия штат) үлэһэ суох буолууу уонна расовой атаһа-быһа утары быраһыс-тыһа мааһааһаа манифес-тация буолла. Оһно көрү нэһиһиһааһаа 45 быры-һаана үлэһэ.

ХАХ

ТОКНО. Байэни дьаһа-ны олохтоох органнынан хос быһаардыһаа Ино-ния коммунистическай партиятын предствител-лэри ситиһиһэллэхтик үлэ-лиһаа. «Аһаһаа» ха-һыат иһитиннэрэриһин, аһаһыт баскыһаһаада буолбут быһаарга ЯКН 10 кандидатары депутат-тарынан талыһыһаа.

(СССР).

Редактор
А. Е. ЧИЧИГИНАРОВ.